



S obzirom na nedostatak podataka o morskim sisarima, doslo je do saradnje izmedju dvije oraganizacije, Društvo prirodnjaka Crne Gore (DPCG) i Organizacije za istraživanje morskih sisara (DMAD) iz Turske.

U martu 2017. godine obezbijedjena su novcana sredstva od strane Rufford fondacije. Ova velikodusna podrška dozvoljava ovom projektu da sve radi u najboljem redu, osiguravajući pritom da se napori u prikupljanju podataka i edukaciji nastavljaju.




Web: [www.dmad.org.tr](http://www.dmad.org.tr)  
Kontakt: [info@dmad.org.tr](mailto:info@dmad.org.tr)




DRUŠTVO PRIRODNJAKA  
CRNE GORE

Web:  
[društvoPrirodnjakag.weebly.com](http://društvoPrirodnjakag.weebly.com)  
Kontakt:  
[društvoPrirodnjakag@gmail.com](mailto:društvoPrirodnjakag@gmail.com)



<http://www.montenegrodolphinproject.org/>

# CRNOGORSKI PROJEKAT ZA DELFINE





## DOBRI DELFIN

Dobri delfini (*Trusiops truncatus*) su jako rasprostranjena vrsta delfina. Mogu da dosegnu 4 m u dužinu. Dok su im leđa tamno sive boje, ka stomaku se ona prosvetljuje. Na boku tijela posjeduju krivudavu liniju.

Veličina grupe varira od 7 do 40 individua. Preferiraju obalne vode. Mogu roniti čak i do 200 m. Životni vijek im je oko 30 godina. Ženke dostižu polnu zrelost sa oko 6 godina, dok mušjaci sa 12 godina. Nakon gestacijskog perioda od 12 mjeseci, mladunci ostaju sa svojim majkama od 3-6 godina učeći se životnim sposobnostima, kao što su na primjer tehnike lova. Majka može podići 8 mladunaca za svog života.

Njihov režim spavanja je drugačiji nego naš. Spava jednom aktivnom hemisferom mozga, dok je druga budna i omogućava im predostrožnost od predatora, kako za sebe tako i za ostale pripadnike grupe.

Karakteriše iskazivanjem emocija i posjedovanjem socijalnog ponašanja, isto kao i ljudi. Neke države kao što su Indija i Australija, dodjeljuju delfinima posebno mjesto, dajući im ista prava kao i ljudima.

Ova vrsta često lovi u grupama. Hrani se ribom i beskičmenjacima poput lignje. Posebna je po tome što za gotovo svaki tip plijena ima posebno razvijene strategije lova – mogu praviti zidove mjehurića ili izdizati ribu iz dubljih voda ka površini. Ove tehnike se učenjem prenose kroz generacije.

Koristi zvuk (eholokaciju) kao sredstvo pronalaska plijena, kao i radi komunikacije među pripadnicima iste vrste. Kada zvučni talas stigne do plijena, on se od njega odbije, i zatim vraća do delfina koji ga je emitovao. Putem eholokacije delfini znaju na kolikoj udaljenosti se nalazi plijen, ali danas usled buke u okolini, delfinima više nije tako jednostavno da se koriste njom.

Subpopulacija ove vrste u Mediteranu je trenutno u opadanju i označena je kao ranjiva na listi IUCN.



## O PROJEKTU

Crnogorski projekat za delfine je prva dugoročna studija duž obale južnog Jadrana. Projekat je započeo 2016. godine i od tada su zabilježene dvije vrste: dobri delfin (*Tursiops truncatus*) i prugasti delfin (*Stenella coeruleoalba*). Delfini su vidjeni svakog mjeseca, dobri delfin oko crnogorske obale u grupi do 15 jedinki, a prugasti delfin u blizini obale u grupi više od 30 jedinki. Tokom zime imali smo priliku da vidimo individualne jedinke dobrog delfina, što se smatra neobičnim za ovu vrstu.

## PRIJETNJE PO OPSTANAK

Delfini se suočavaju sa brojnim prijetnjama. Do sad zabilježeni najugrožavajući faktori su: mreže, otpad u moru, nafta i ribolov dinamitom.

## POTREBNA PODRŠKA

Ukoliko bi zaštita delfina bila uspješna, važno je da lokalno stanovništvo i ribari znaju da su delfini prisutni i da zahtijevaju integrisani pristup. Takođe je ključno da lokalno stanovništvo razumije ulogu koju delfini igraju u zdravom i produktivnom ekosistemu. Iz tih razloga, edukacija studenata i drugih članova zajednice putem prezentacija, izleta brodom i čišćenja plaže su ključni za očuvanje populacija delfina u Crnoj Gori.